

broj 107-550/2
Podgorica 21. 04. 2016 god.

CRNA GORA - MALI I ŽI
OPŠTINA PLAV - KOMUNA E PLAVĚS
PREDSJEDNIK - KRYETARI

SPORAZUM

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM
DOBROM CRNE GORE

Број 0201-1902/2

Будва, 25. 04. 2016 год.

BROJ
NUMER 031-359

o realizaciji javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.”

PLAV
PLAVĚ 16-8 2016 GOD
VITI

zaključen između:

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Број 02-18/7

Подгорица, 05. 05. 2016 год.

1. Ministarstva održivog razvoja i turizma
2. Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
3. Zavod za zapošljavanje Crne Gore
4. Glavnog grada, Prijestonice i opština Crne Gore
5. Izvođača javnog rada

Preambula

Saglasno Zaključcima Vlade Crne Gore, br. 08-535 od 24/03/ 2016. godine, sporazumne strane zaključuju Sporazum o realizaciji javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.”.

Predmet ugovora

Član 1

Ugovorne strane su saglasne da organizuju, finansiraju i realizuju javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.” u Glavnom gradu, Prijestonici i svim opštinama Crne Gore, za 106 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Način i vrijeme realizacije

Član 2

Aktivnosti na realizaciji javnog rada, iz člana 1 ovog sporazuma, odnose se na :

1. čišćenje i održavanje magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori, u dužini od preko 1.300 km, saglasno Programu rada koji čini sastavni dio ovog sporazuma;
2. čišćenje i održavanje nezakupljenih djelova obale u zoni morskog dobra (gradska kupališta, obale za kupanje i dr. u opštinama Ulcinj, Bar, Budva i Herceg Novi).

Radovi iz stava 1 ovog člana izvodice se od 10/05/ do 10/09/2016. godine, uključujući i dane odmora zaposlenih u javnom radu.

Obaveze Ministarstva održivog razvoja i turizma

Član 3

Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obavezuje da:

- koordinira projektnim aktivnostima;

- obezbjedi sredstva, u iznosu od 50.000,00 €, za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog sporazuma;
- uplaćuje sredstva, iz alineje 2 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji programskih aktivnosti iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- obezbjedi da se posredstvom telefona 1300 primaju pritužbe i sugestije građana i turista po pitanju čistoće te da se one proslijeđuju nadležnim opštinskim institucijama odgovornim za njihovo rješavanje;
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Član 4

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore se obavezuje da:

- obezbjedi sredstva, u iznosu od 60.318,00 € za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog Sporazuma;
- uplaćuje sredstva, iz alineje 1 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, na osnovu dostavljenih izvještaja o realizaciji programskih aktivnosti iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- da organizuje komunalno održavanje čistoće u zoni morskog dobra, tako što izdaje radne naloge izvršiocima, u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećima u svim primorskim opštinama, a koji se odnose na poslove čišćenja, sakupljanja i dopremanja otpada do kontejnera;
- neposrednim izvršiocima ovih radova obezbijedi opremu neophodnu za obavljanje poslova iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- da imenuje odgovorno lice koje će planirati i vršiti nadzor nad obavljanjem poslova iz člana 2 stava 1 ovog sporazuma;
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Član 5

Zavod za zapošljavanje Crne Gore se obavezuje da:

- pripremi nezaposlena lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, saglasno zahtjevima programa javnog rada u kojem će se 106 nezaposlenih lica angažovati na realizaciji aktivnosti opisanih u članu 2 stavu 1 ovog sporazuma, i to: iz Biroa rad Podgorica – 8 lica, Biroa rada Cetinje – 7 lica, Biroa rada Kolašin – 6 lica, Biroa rada Danilovgrad – 3 lica, Biroa rada Nikšić – 8 lica, Biroa rada Šavnik – 2 lica, Biroa rada Plužine – 2 lica, Biroa rada Berane – 4 lica, Biroa rada Andrijevica – 2 lica, Biroa rada Plav – 2 lica, Biroa rada Rožaje – 3 lica, Biroa rada Bijelo Polje – 5 lica, Biroa rada Mojkovac – 3 lica, Biroa rada Pljevlja – 4 lica, Biroa rada Žabljak – 4 lica, Biroa rada Herceg Novi – 8 lica, Biroa rada Kotor – 7 lica, Biroa rada Tivat – 6 lica, Biroa rada Bar – 7 lica, Biroa rada Budva – 8 lica i Biroa rada Ulcinj - 7 lica , kao

- i da obezbijedi zamjenu učesnika javnog rada sa drugim nezaposlenim licem, u roku od 3 (tri) dana od dana saznanja za raskid ugovora o radu;
- obezbijedi sredstva, u iznosu od 38.000,00 € za finansiranje javnog rada iz člana 1 ovog Sporazuma;
- uplati sredstva, iz alineje 2 ovog člana, na žiro račune Izvođača javnog rada, po dostavljanju ugovora o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje zaposlenih u javnom radu;
- medijski promoviše javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze Glavnog grada, Prijestonice i opština Crne Gore

Član 6

Glavni grad, Prijestonica i opštine Crne Gore se obavezuju da:

- obezbijede sredstva u iznosu od 2.000,00 € do 5.000,00 €, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti, dužine trase i broja angažovanih radnika na teritoriji odnosno opštine;
- sredstva, iz alineje 1 ovog člana, obezbijede za nabavku goriva, maziva, ulja, dijela opreme i alata (kosačice i pile), kesa za smeće i dr.;
- obezbijede mjesto za deponovanje čvrstog otpada, šuta, gabaritnog otpada i slično;
- angažuju treća lica sa građevinskom mehanizacijom u slučaju potrebe za uklanjanjem građevinskog materijala pored puta i snose troškove ovih usluga;
- obezbijede nadzor nadležnih opštinskih komunalnih i drugih inspekcija, uz stalnu saradnju sa izvođačima javnog rada, tokom trajanja rada;
- vrše ozelenjavanje pojedinih dionica magistralnog pojasa;
- medijski promovišu javni rad „Neka bude čisto za 2016.god.“.

Obaveze izvođača javnog rada

Član 7

Izvođači javnog rada se obavezuju da:

- izrade plan i program čišćenja i održavanja magistralnog i regionalnog pojasa na teritoriji na kojoj izvode javni rad;
- dostave Direkciji za saobraćaj bliže lokalitete velikih deponija uz magistralni i regionalni putni pojas;
- koriste raspoloživu mehanizaciju, uključujući kamion – kiper, specijalni kamion – kesonac, kištre, utovarne lopate i drugo za obavljanje poslova javnog rada;
- koriste raspoloživi sitni alat (krampe, lopate, vile, kosijere i dr.) za obavljanje poslova javnog rada;
- obezbijede propisanu signalizaciju na putu za vrijeme izvođenja radova;
- obezbijede smještaj i ishranu za radnike angažovane u javnom radu, van mjesta prebivališta;

- imenuju poslovođe koji će vršiti neposredni nadzor nad obavljanjem poslova javnog rada;
- dostave Zavodu za zapošljavanje Crne Gore ugovore o radu zaključene sa licima angažovanim u javnom radu i prijave na obavezne vidove socijalnog osiguranja, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana početka realizacije javnog rada;
- za vrijeme trajanja javnog rada, obezbijede za zaposlene u javnom radu osiguranje za slučaj povrede na radu;
- zaposlene, iz člana 5 alineje 1 ovog sporazuma, zadrže u radnom odnosu za vrijeme izvođenja javnog rada, osim u slučaju ako se steknu uslovi za raskid radnog odnosa s hodno zakonskim propisima;
- zaposlene, iz člana 5 alineja 1 ovog sporazuma, angažuju samo na poslovima koji su predmet ovog javnog rada, a saglasno Projektu koji čini sastavni dio ovog sporazuma;
- isplate zarade zaposlenima u javnom radu, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, u mjesečnom neto iznosu, koji ne može biti niži od 250,00 €.
- u slučaju otkaza ugovora o radu obavijeste biro rada, prema sjedištu Izvođača javnog rada, u roku od 3 (tri) dana od dana otkaza ugovora o radu i zahtjeva zamjenu učesnika javnog rada;
- izvrše povraćaj uplaćenih sredstava, za lice sa kojim raskine, a ne zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem, za period od dana raskida ugovora o radu do dana završetka realizacije javnog rada i prema uputstvima biroa rada, u roku od 10 (deset) dana, dostavi birou dokaz o izvršenom povraćaju sredstava;
- vode dnevnu evidenciju ostvarenog broja sati, dana rada u mjesecu (satnicu) zaposlenih u javnom radu i uz izvještaj o realizaciji javnog rada dostavljaju ih birou rada, do petog u mjesecu koji prethodi zadnjem mjesecu realizacije rada;
- na poslovima čišćenja gradskih plaža i nezakupljenih djelova obale, u saradnji sa JP Morsko dobro, rasporede šest učesnika javnog rad (iz Herceg Novog 2 lica, Budve 2 lica, Bara 1 lice i Ulcinja 1 lice).

Nadzor nad realizacijom javnog rada

Član 8

Za potrebe sprovođenja nadzornih aktivnosti nad realizacijom javnog rada „Neka bude čisto za 2016.god.“, Ministarstvo održivog razvoja i turizma imenuje Komisiju obrazovanu od predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Ukoliko Komisija na osnovu mjesečnog izvještaja i terenske kontrole utvrdi da Izvođač javnog rada nije ispunio preuzete obaveze u skladu sa ovim sporazumom, iznos mjesečne naknade može biti umanjen do 20 %.

Sudska nadležnost

Član 9

Sporazumne strane su saglasne da eventualne sporove po osnovu ovog sporazuma rješavaju mirnim putem i sporazumno, u suprotnom nadležan je sud u Podgorici.

Primjerci sporazuma

Član 10

Svi ovjereni primjerci ovog sporazuma predstavljaju original i proizvode jednako pravno dejstvo. Svaka od sporazumnih strana zadržava, za svoje potrebe, po jedan primjerak.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA



[Signature]
Branimir Gvozdenović (ministar)

ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE CRNE GORE



[Signature]
Vukica Jelić (direktorica)

JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CG



[Signature]
Predrag Jelušić (direktor)

PRIJESTONICA

GLAVNI GRAD

ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ, PREDSJEDNIK

SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ, PREDSJEDNIK



OPŠTINA

[Signature]
PREDSJEDNIK



IZVOĐAČ JAVNOG RADA

[Signature]
DIREKTOR